

622.

Na osnovu člana 12 stav 3 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 4. novembra 2021. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU DIJELA MJEŠOVITE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE UGOVORA O UREĐENJU ODNOSA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I JEVREJSKE ZAJEDNICE U CRNOJ GORI

Član 1

U Odluci o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Jevrejske zajednice u Crnoj Gori („Službeni list CG”, br. 22/14 i 17/20) član 1 mijenja se i glasi:

„Obrazuje se dio Mješovite komisije za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Jevrejske zajednice u Crnoj Gori (u daljem tekstu: Mješovita komisija), koji čine predstavnici/ce Vlade Crne Gore, u sastavu:

1) mr Bojan Božović, državni sekretar u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, kopredsjednik;

2) Indira Lekić, koordinatorka odsjeka u Direktoratu za državni budžet u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, članica;

3) Milica Pajović, samostalna savjetnica u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, članica;

4) Rrok Gjolak, samostalni savjetnik u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, član.”

Član 2

U čl. 7 i 8 riječi: „Ministarstvo za ljudska i manjin ska prava” u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava” u odgovarajućem padežu.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-5461

Podgorica, 4. novembra 2021. godine

Vlada Crne Gore

Predsjednik,

prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

623.

Na osnovu člana 12 stav 3 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 4. novembra 2021. godine, donijela je

ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU DIJELA MJEŠOVITE KOMISIJE ZA
SPROVOĐENJE UGOVORA O UREĐENJU ODNOSA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA
IZMEĐU VLADE CRNE GORE I ISLAMSKJE ZAJEDNICE U CRNOJ GORI

Član 1

U Odluci o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori („Službeni list CG”, br. 22/14 i 17/20) član 1 mijenja se i glasi:

„Obrazuje se dio Mješovite komisije za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori (u daljem tekstu: Mješovita komisija), koji čine predstavnici/ce Vlade Crne Gore, u sastavu:

- 1) mr Bojan Božović, državni sekretar u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, kopredsjednik;
- 2) Šućo Orahovac, v.d. generalnog direktora Direktorata za EU integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, član;
- 3) Milanka Otović, načelnica Direkcije za investiciono razvojne projekte u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, članica;
- 4) Safet Kalač, v.d. generalnog direktora Direktorata za vaspitanje i obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i nacionalnih zajednica u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, član;
- 5) Ćazim Fetahović, načelnik Direkcije za cjeloživotno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, član.”

Član 2

U čl. 7 i 8 riječi: „Ministarstvo za ljudska i manjinska prava” u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava” u odgovarajućem padežu.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-5462

Podgorica, 4. novembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

Na osnovu člana 14 Zakona o eksproprijaciji («Službeni list RCG», br. 55/00, 12/02 i 28/06 i «Službeni list CG», br. 21/08, 30/17 i 75/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. decembra 2021. godine, donijela je

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ZA
REKONSTRUKCIJU MAGISTRALNOG PUTA M-2, DIONICA STEVANOVAC-
LEPENAC, OPŠTINA MOJKOVAC

Član 1

Utvrđuje se javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti u Opštini Mojkovae, i to:

KO Stevanovac

1) dio kat. parcele broj 557/1 (novi broj 557/3), pašnjak 5. klase u površini od 181 m² i dio kat. parcele broj 556 (novi broj 556/2), šuma 5. klase u površini od 95 m², upisane u listu nepokretnosti broj 78 kao svojina Damjanović Milorad Jovana,

2) dio kat. parcele broj 625/1 (novi broj 625/3), livada 6. klase u površini od 277 m², upisana u listu nepokretnosti broj 74 kao svojina Jušković Uroš Kristine.

KO Lepenac

1) dio kat. parcele broj 1691/1 (novi broj 1691/3), šuma 6. klase u površini od 138 m². upisana u listu nepokretnosti broj 249 kao susvojina Dragović Đuro Radmile 1/3, Ceković Đuro Ranke 1/3 i Anđelić Đuro Vesne 1/3,

2) dio kat. parcele broj 1697/1 (novi broj 1697/5), pašnjak 5. klase u površini od 187 m² i dio kat. parcele broj 1697/1 (novi broj 1697/6), pašnjak 5. klase u površini od 1374 m², upisane u listu nepokretnosti broj 190 kao susvojina Jovanović Mihaila Božidara 1/3, Jovanović Dragomir Darka 1/3 i Jovanović Mihailo Mijomira 1/3,

3) dio kat. parcele broj 1700 (novi broj 1700/2), livada 7. klase u površini od 53 m² i dio kat. parcele broj 1701/1 (novi broj 1701/3), pašnjak 5. klase u površini od 37 m², upisane u listu nepokretnosti broj 313 kao susvojina Ristić Živko Nedeljka 1/2 i Ristić Bogoljub Slavoljuba 1/2,

4) dio kat. parcele broj 1704 (novi broj 1704/2), pašnjak 6. klase u površini od 76 m², upisana u listu nepokretnosti broj 10 kao susvojina Ašanin Mijat Gorana 1/3, Ašanin Mijat Veselina 1/3 i Ašanin Mijat Zorana 1/3.

Član 2

Svrha eksproprijacije je rekonstrukcija magistralnog puta M-2, dionica Stevanovac -Lepenac.

Član 3

Korisnik eksproprijacije je Država Crna Gora - Uprava za saobraćaj.

Član 4

Postupak eksproprijacije nepokretnosti iz člana 1 ove odluke, sprovede Uprava za katastar i državnu imovinu.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom listu Crne Gore».

Broj: 04-6253

Podgorica, 1. decembra 2021. godine

Vlada Crne Gore

Predsjednik,

prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

625.

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG”, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17, 59/21 i 146/21) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta donijelo je

R J E Š E N j E
O IZDAVANJU LICENCE JAVNOJ USTANOVI
SREDNJA STRUČNA ŠKOLA, BAR

1. Izdaje se licenca za rad Javnoj ustanovi Srednja stručna škola, Bar za izvođenje obrazovnog programa Zdravstveni tehničar.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

UP I br. 17/4-03-604/22-1058
Podgorica, 7. marta 2022. godine

Ministarka,
prof. dr **Vesna Bratić, s.r.**

626.

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG”, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17, 59/21 i 146/21) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta donijelo je

R J E Š E N j E
O IZDAVANJU LICENCE JAVNOJ USTANOVI
SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA „VUKSAN ĐUKIĆ”, MOJKOVAC

1. Izdaje se licenca za rad Javnoj ustanovi Srednja mješovita škola „Vuksan Đukić“, Mojkovac za izvođenje obrazovnih programa Hotelsko-turistički tehničar, Gastronom, Restorater, Kuvar i Konobar.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

UP I br. 17/4-03-600/22-1839
Podgorica, 6. aprila 2022. godine

Ministarka,
prof. dr **Vesna Bratić, s.r.**

627.

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG“, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17, 59/21 i 146/21) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta donijelo je

R J E Š E N j E
O IZDAVANJU LICENCE
PRIVATNOJ USTANOVI ORGANIZATORU OBRAZOVANJA ODRASLIH
„CRNOGORSKI CENTAR ZA OBRAZOVANJE I EDUKACIJU ODRASLIH“ IZ
PODGORICE

1. Izdaje se licenca za rad Privatnoj ustanovi organizatoru obrazovanja odraslih „Crnogorski centar za obrazovanje i edukaciju odraslih“ iz Podgorice, za izvođenje programa obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije tjelohranitelj/ka, programa obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije pazitelj/ka djece, programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina koordinator/ka za zaštitu kritične infrastrukture, programa obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje zaštitar/ka lica i imovine i programa obrazovanja za sticanje znanja i vještina rada na računaru Zavoda za zapošljavanje.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

UPI-06/1-03-605/22-2418/2

Podgorica, 20. aprila 2022. godine

Ministarka,
prof. dr **Vesna Bratić, s.r.**

628.

Na osnovu člana 329 stav 2 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG”, br. 65/20 i 146/21), člana 14 stav 1 tačka 1, člana 41 Zakona o elektronskim medijima („Sl. list CG”, br. 46/10, 40/11, 53/11, 06/13, 55/16, 92/17 i 82/20), člana 34 stav 1 tačka 1 Statuta Agencije (broj 01-26 od 17.01.2011. godine, 01-878 od 20.07.2015. godine), Savjet Agencije za elektronske medije, na 302. sjednici održanoj 20.04.2022. godine, donio je

STATUT AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE MEDIJE

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim Statutom uređuju se poslovi i zadaci Agencije za elektronske medije (u daljem tekstu: Agencija) i to: sjedište Agencije; unutrašnja organizacija Agencije; način rada, odlučivanje i nadležnosti organa upravljanja Agencijom; planiranje budžeta i finansiranje rada; način objavljivanja izvještaja o radu, finansijskih planova, obračuna prihoda i rashoda i drugih akata u skladu sa zakonom; javnost rada, poslovna tajna i druga pitanja od značaja za rad Agencije.

Izrazi upotrijebljeni u ovom Statutu imaju značenja definisana članom 8. Zakona o elektronskim medijima.

Član 2

Agencija je nezavisni regulatorni organ za oblast audiovizuelnih medijskih usluga (u daljem tekstu: AVM usluga) koji vrši javna ovlašćenja u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima i ovim statutom, a njen rad zasniva se na načelima:

- 1) slobode, profesionalizma i nezavisnosti pružalaca AVM usluga;
- 2) zabrane svakog oblika cenzure;
- 3) uravnoteženog razvoja javnih, neprofitnih i komercijalnih pružalaca AVM usluga;
- 4) slobodnog i ravnopravnog pristupa svim AVM uslugama;
- 5) razvoja konkurencije i pluralizma;
- 6) primjene međunarodnih standarda;
- 7) objektivnosti, zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Član 3

Agencija je samostalni pravni subjekt i funkcionalno je nezavisna od bilo kog državnog organa i od svih pravnih i fizičkih lica koja se bave djelatnošću proizvodnje i emitovanja radijskih i televizijskih programa ili pružanja drugih AVM usluga.

Član 4

Agencija djeluje u interesu javnosti.

Agencija svojom djelatnošću ostvaruje javni interes i odgovara javnosti.

Agencija samostalno odlučuje o unutrašnjoj organizaciji i načinu rada.

Član 5

Osnivač Agencije je država.

Prava osnivača u ime države vrši Savjet Agencije za elektronske medije (u daljem tekstu: Savjet Agencije).

Promjena osnovne djelatnosti i vlasničke strukture Agencije ne može se obaviti bez saglasnosti Skupštine Crne Gore.

Agencija ima svojstvo pravnog lica i upisuje se u Centralni registar privrednih subjekata (CRPS).

II NAZIV, SJEDIŠTE, ZNAK, PEČAT, ŠTAMBILJ I ADRESA ZA PRIJEM ELEKTRONSKE POŠTE

Naziv

Član 6

Agencija obavlja djelatnost, posluje i učestvuje u pravnom prometu pod punim nazivom: Agencija za elektronske medije.

Skraćeni naziv Agencije je: AEM.

Naziv Agencije na engleskom jeziku je: Agency for Electronic Media.

Skraćeni naziv Agencije na engleskom jeziku je: AEM.

Sjedište

Član 7

Sjedište Agencije je u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinskog br. 9.

O promjeni sjedišta Agencije odlučuje Savjet Agencije.

Znak

Član 8

Agencija ima znak.

Znak Agencije utvrđuje Savjet Agencije.

Pečat i štambilj

Član 9

Agencija u pravnom prometu, uz potpis ovlaštenog lica, upotrebljava pečat.

Pečat Agencije je okruglog oblika, prečnika 30 mm, sadrži grb Crne Gore, naziv „Crna Gora” i puni naziv i sjedište Agencije: “Agencija za elektronske medije - Podgorica”.

Tekst pečata se ispisuje u koncentričnim krugovima oko grba Crne Gore.

Član 10

Štambilj Agencije je pravougaonog oblika, dimenzija 7,5 mm x 4 mm i sadrži naziv: „Crna Gora” i puni naziv i sjedište agencije: “Agencija za elektronske medije - Podgorica”.

Naziv i sjediste Agencije ispisuje se vodoravno uz prazni prostor za upis broja akta i datuma njegovog evidentiranja.

Član 11

Odluku o naručivanju, zamjeni, izgledu i načinu upotrebe pečata i štambilja, intelektualnoj zaštiti vlasništva i odgovornim licima za čuvanje donosi direktor Agencije.

Član 12

Adresa za prijem elektronske pošte (E-pošte) Agencije je:

aem@aemcg.org.

Adresa za prijem elektronske pošte (E-pošte) Savjeta Agencije je: saem@aemcg.org.

III ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Član 13

Agenciju zastupa direktor u okviru zakonom i statutom datih ovlašćenja.

Druga lica zastupaju Agenciju samo na osnovu pisane punomoći direktora Agencije.

Na međunarodnim i domaćim skupovima Agenciju predstavljaju članovi Savjeta i direktor Agencije.

Druga lica predstavljaju Agenciju na osnovu odluke Savjeta ili direktora Agencije.

IV OSNIVAČKI KAPITAL

Član 14

Ukupna vrijednost osnivačkog kapitala Agencije iznosi 1,00 EUR.

Kapital Agencije može se promijeniti u skladu sa zakonom.

V IMOVINA

Član 15

Imovina Agencije je u državnoj svojini.

Imovinu Agencije čini: pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava.

Agencija odgovara za obaveze u pravnom prometu cjelokupnom svojom imovinom.

Član 16

Direktor Agencije raspolaže imovinom Agencije neophodnom za organizovanje i vođenje poslovanja Agencije u skladu sa ovim Statutom.

Direktor Agencije samostalno raspolaže finansijskim i drugim sredstvima Agencije do iznosa predviđenih usvojenim Finansijskim planom za tekuću godinu.

Ukoliko nije predviđeno planom iz stava 2 ovog člana, direktor Agencije ne može bez saglasnosti Savjeta Agencije opteretiti ili otuđiti nepokretnost i drugu imovinu čija je vrijednost veća od 10.000 €.

VI DJELATNOST

Osnovna djelatnost

Član 17

Agencija u okviru svojih nadležnosti:

- 1) predlaže program razvoja sektora AVM usluga;
- 2) u saradnji sa regulatornim organom za elektronske komunikacije priprema stručne osnove za izradu plana namjene radio-frekvencijskih opsega, u dijelu koji se odnosi na zemaljsku radio-difuziju;
- 3) daje saglasnost na predlog plana raspodjele radio frekvencija, u dijelu koji se odnosi na zemaljsku radio-difuziju;
- 4) daje mišljenje regulatornom organu za elektronske komunikacije o potrebi određivanja operatora sa značajnom tržišnom snagom, ako se na osnovu analize utvrdi da određeno relevantno tržište usluga elektronskih komunikacija, koje predstavljaju uslov za pružanje i /ili pristup AVM uslugama, nije dovoljno konkurentno;
- 5) izdaje odobrenja za pružanje AVM usluga (odobrenja za emitovanje i odobrenja za pružanje AVM usluga na zahtjev);
- 6) utvrđuje visinu naknada za izdavanje i korišćenje odobrenja za pružanje AVM usluga;
- 7) vodi registre pružalaca AVM usluga;
- 8) odlučuje o prigovorima fizičkih i pravnih lica u vezi sa radom pružalaca AVM usluga;
- 9) vrši raspodjelu sredstava iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija namijenjenih komercijalnim i neprofitnim elektronskim medijima;

- 10) vrši nadzor nad primjenom Zakona o elektronskim medijima;
- 11) donosi i sprovodi podzakonska akta za sprovođenje Zakona o elektronskim medijima;
- 12) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom Agencije.

Član 18.

Agencija i regulatorni organ nadležan za oblast elektronskih komunikacija su dužni da, u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima i posebnim zakonom kojim se uređuje oblast elektronskih komunikacija, međusobno sarađuju i koordiniraju rad, u dijelu koji se odnosi na radio-frekvencije namijenjene za pružanje AVM usluga.

Agencija sarađuje sa regulatornim organom nadležnim za elektronske komunikacije i organom uprave nadležnim za zaštitu konkurencije, u dijelu koji se odnosi na analizu tržišta usluga elektronskih komunikacija koje predstavljaju uslov za pružanje i/ili pristup AVM uslugama

Član 19

Radi razmjene iskustava, unaprjeđivanja svog rada i usklađivanja s međunarodnim iskustvima i standardima, Agencija sarađuje sa odgovarajućim regulatornim organima drugih država.

Agencija može, prije donošenja odluke o izdavanju odobrenja za pružanje AVM usluge, sa regulatornim organima drugih država članica Evropske Unije razmijeniti informacije o pružaocima medijske usluge ako se emitovanje radijskog ili televizijskog programa ili pružanje drugih AVM usluga odnosi i na druge države članice Evropske Unije.

Član 20

U koordinaciji sa nadležnim organima državne uprave, Agencija sarađuje sa odgovarajućim međunarodnim organizacijama.

Član 21

Agencija podnosi inicijativu za izmjenu i dopunu zakonskih i drugih propisa i predlaže mjere za unapređenje AVM sektora.

Agencija ostvaruje saradnju sa međunarodnim organizacijama čiji je djelokrug rada vezan za razvoj AVM sektora i učestvuje u radu odgovarajućih međunarodnih organizacija čiji je član.

Agencija, u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti, ostvaruje posebnu saradnju sa odgovarajućim regulatornim organima drugih država u vezi sprovođenja preventivne i represivne kontrolne funkcije, radi uspješnog funkcionisanja cjelokupnog AVM sektora.

Saradnja sa organizacijama iz stava 2 i 3 ovog člana ostvaruje se i u okviru bilateralnih i multilateralnih sporazuma o saradnji.

Član 22

Agencija donosi opšta i pojedinačna akta kojima bliže uređuju prava i obaveze pružalaca AVM usluga u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima i propisima donesenim na osnovu Zakona o elektronskim medijima.

Agencija je dužna da u pripremi opšteg akta iz stava 1 ovog člana, tekst nacрта akta objavi na svom veb- sajtu i uputi poziv svim zainteresovanim subjektima da iznesu primjedbe, predloge i sugestije u roku koji ne može biti kraći od 15 dana.

Radi sprovođenja utvrđenih djelatnosti Agencija donosi pravila, uputstva, odluke, rješenja, zaključke, mišljenja, preporuke i druga akta.

Pravilnici i uputstva se donose, u skladu evropskim standardima, radi sprovođenja zakona i bližeg uređivanja odnosa u AVM sektoru.

Pravilnici i uputstva se objavljuju u „Službenom listu Crne Gore”.

VII ODGOVORNOST I OBAVEZE

Član 23

Radi omogućavanja uvida javnosti u rad Agencije, Savjet Agencije je dužan da, najkasnije do kraja juna tekuće godine, stavi na uvid javnosti, putem veb-sajta Agencije:

1. izvještaj o radu Agencije za prethodnu godinu, sa posebnim osvrtom na ostvarivanje obaveza utvrđenih zakonom;
2. izvještaj o finansijskom poslovanju Agencije za prethodnu godinu, sa izvještajem ovlašćenog revizora o finansijskom poslovanju Agencije.

Odgovornost se ostvaruje kroz:

- 1) postupak imenovanja Savjeta Agencije, njegov javni rad i obavezu da zastupa i štiti interese pružaoca AVM usluga i građana;
- 2) obavještanje javnosti o aktivnostima Agencije posredstvom veb-sajta i na drugi prigodan način.

Član 24

Savjet Agencije i direktor Agencije su dužni da sva akta kojima se odlučuje o pravima i obavezama pravnih ili fizičkih lica, svaki iz svoje nadležnosti, sa obrazloženjem, bez odlaganja učine dostupnim javnosti.

Na sve konačne odluke Agencije pružaoci AVM usluga i građani imaju pravo pokretanja upravnog spora pred nadležnim sudom.

Član 25

Agencija objavljuje na svom veb-sajtu sljedeća akta i podatke:

1. Statut i druga opšta akta koje donosi Agencija;
2. odluke i druga upravna akta Agencije;
3. javne pozive i pozive za javne rasprave;
4. stručna mišljenja i objašnjenja o primjeni Zakona o elektronskim medijima;
5. statističke i druge pokazatelje razvoja sektora AVM usluga;
6. godišnji izvještaj i finansijski plan Agencije sa programom rada;
7. odluku Skupštine Crne Gore o imenovanju i razrješenju članova Savjeta;
8. osnovne podatke o predsjedniku i članovima Savjeta, direktoru Agencije i drugim zaposlenim u Agenciji;
9. odluke nakon završenih javnih konkursa za dodjelu prava na pružanje AVM usluga;
10. odobrenja o pružanju AVM usluga sa izmjenama;
11. odluke o dodjeli sredstava iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija namijenjenih komercijalnim i neprofitnim elektronskim medijima;
12. dokumentaciju od značaja za sprovođenje postupaka javnih nabavki;
13. preglede podataka o transparentnosti vlasništva pružalaca AVM usluga u Crnoj Gori;
14. izvještaje, analize i informacije o primjeni standarda i uslova iz izdatih odobrenja za pružanje AVM usluga.

Član 26

Agencija, u cilju ostvarivanja opšteg interesa, vrši nadzor nad izvršavanjem obaveza pružalaca AVM usluga vezanim za:

- 1) poštovanje privatnosti i dostojanstva građana;
- 2) poštovanje i promociju osnovnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrijednosti, nezavisnih institucija, pluralizma ideja i vrijednosti multikulturnog društva;
- 3) poštovanje i promociju kulture javne komunikacije i jezičkih standarda;
- 4) proizvodnju i emitovanje objektivnih i uravnoteženih programa emitera koji izražavaju kulturni identitet naroda, nacionalnih i etničkih grupa;

- 5) proizvodnju i emitovanje programa emitera na maternjem jeziku nacionalnih i etničkih grupa na područjima na kojima žive;
- 6) poštovanje profesionalnih standarda i programskih pravila od strane elektronskih medija;
- 7) realizaciju kvota za emitovanje programa nezavisnih proizvođača;
- 8) realizaciju kvota za emitovanje evropskih audiovizuelnih djela;
- 9) realizaciju uslova i kvota za emitovanje oglašavanja i telešopinga;
- 10) realizaciju uslova za sponzorstvo i plasman proizvoda;
- 11) saradnju i razmjenu programskih sadržaja javnih emitera koji su od interesa za građane;
- 12) sprečavanje nedozvoljene medijske koncentracije elektronskih medija.

VIII ORGANI AGENCIJE

Član 27

Organi Agencije su: Savjet Agencije i direktor Agencije.

Organi Agencije su dužni da koordiniraju svoj rad.

Savjet Agencije

Član 28

Savjet Agencije (u daljem tekstu: Savjet) ima pet članova, koji se imenuju iz reda afirmisanih stručnjaka iz oblasti koje su relevantne za obavljanje djelatnosti Agencije, koji imaju visoku stručnu spremu, koji su crnogorski državljani i koji imaju prebivalište u Crnoj Gori.

Član 29

Mandat Savjeta počinje danom imenovanja i traje pet godina.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, prilikom prvog imenovanja Savjeta, tri člana imenuju se na pet godina, a dva člana na četiri godine.

Članovima prvog sastava Savjeta trajanje mandata utvrđuje žrijebom predsjednik Skupštine Crne Gore u prisustvu predstavnika ovlašćenih predlagača članova Savjeta Agencije.

Isto lice može biti imenovano za člana Savjeta najviše dva puta uzastopno.

Smatra se da Savjet punovažno radi i odlučuje kada su imenovana najmanje tri člana.

Član 30

Članovi Savjeta ne predstavljaju institucije ili organizacije koje su ih predložile, već svoju dužnost obavljaju samostalno, nezavisno i po sopstvenom znanju i savjesti, radi ostvarivanja interesa javnosti, u skladu sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Agencije.

Niko nema pravo da na bilo koji način utiče na rad člana Savjeta Agencije, niti je član Savjeta dužan da poštuje bilo čije instrukcije u vezi sa svojim radom, osim odluka nadležnog suda, donijetih u postupku sudske kontrole zakonitosti rada Savjeta.

Član 31

Članu Savjeta mandat prestaje:

- 1) istekom vremena na koje je imenovan;
- 2) razrješenjem;
- 3) podnošenjem pisane ostavke Skupštini Crne Gore.

Član Savjeta koji podnese ostavku dužan je da o tome obavijesti Savjet i ovlašćenog predlagača u roku od osam dana od dana podnošenja ostavke.

Član Savjeta dužan je da odmah pismeno obavijesti predsjednika Savjeta o promjenama u svom statusu zbog kojih ne može dalje da obavlja dužnosti člana Savjeta.

Član 32

Sedam mjeseci prije završetka mandata člana Savjeta, predsjednik Savjeta u pisanoj formi obavještava radno tijelo Skupštine Crne Gore nadležno za imenovanja o potrebi sprovođenja procedure imenovanja novog člana Savjeta u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima.

Član 33

Član Savjeta može biti razriješen samo iz razloga i po postupku predviđenom Zakonom o elektronskim medijima.

Savjet može, dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova, donijeti odluku da, do odluke Skupštine Crne Gore, suspenduje člana Savjeta protiv kojeg je podniet zahtjev za razrješenje.

Član 34

U slučaju prestanka mandata prije isteka vremena na koje je član Savjeta imenovan, imenovanje novog člana sprovodi se u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima.

Član 35

Ukoliko, zbog prestanka mandata pojedinih članova, broj članova Savjeta bude manji od tri, Savjet ne može punovažno da radi i odlučuje do izbora novih članova.

Član 36

Savjet:

1. donosi Statut Agencije;
2. nakon sprovedene javne rasprave, utvrđuje predlog programa razvoja sektora AVM usluga i dostavlja ga Vladi Crne Gore na usvajanje;
3. daje mišljenje na stručne osnove za izradu plana namjene radio-frekvencijskih opsega, u dijelu koji se odnosi na zemaljsku radio-difuziju, koje priprema regulatorni organ za elektronske komunikacije;
4. daje saglasnost na predlog plana raspodjele radio frekvencija, u dijelu koji se odnosi na zemaljsku radio-difuziju;
5. raspisuje javni konkurs za dodjelu prava na pružanje AVM usluga;
6. donosi odluku o dodjeli prava na pružanje AVM usluga;
7. daje saglasnost za privremeno ili trajno ustupanje, iznajmljivanje ili na drugi način prenošenje odobrenja za pružanje AVM usluga;
8. donosi akt o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada za registraciju i naknada po osnovu izdatog odobrenja za pružanje AVM usluga;
9. donosi akta o programskim standardima za pružanje AVM usluga;
10. donosi akta o sprovođenju uslova vezanih za minimalne programske kvote za evropska audiovizuelna djela i djela nezavisnih proizvođača, u skladu sa evropskim standardima;
11. donosi akta kojim se utvrđuju uslovi i kvote za pružanje komercijalnih audiovizuelnih komunikacija, u skladu sa evropskim standardima;
12. donosi akt kojim se uređuje način preduzimanja mjera prema pružaocima AVM usluga i način odlučivanja po prigovorima u vezi sa njihovim radom;
13. odlučuje po žalbama na provostepene odluke direktora Agencije;
14. preduzima mjere radi privremenog ograničenja slobode prijema i reemitovanja AVM usluga iz drugih država u skladu sa članom 6 Zakona o elektronskim medijima;
15. podnosi izvještaje Evropskoj komisiji u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima i propisima donijetim na osnovu njega;
16. donosi Poslovnik o radu Savjeta;
17. bira predsjednika iz reda članova Savjeta;
18. imenuje i razrješava direktora Agencije;

19. donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
20. daje saglasnosti da se optereti ili otuđi nepokretnost i druga imovina Agencije čija je vrijednost veća od 10.000 €, ukoliko to nije predviđeno usvojenim Finansijskim planom za tekuću godinu;
21. usvaja planove rada, izvještaje o radu i periodične i godišnje obračune Agencije;
22. usvaja finansijski plan za narednu i finansijski izvještaj Agencije za prethodnu godinu;
23. donosi odluku o načinu raspolaganja neraspoređenom dobiti Agencije;
24. angažuje nezavisnog ovlašćenog revizora godišnjih obračuna Agencije;
25. donosi akt kojim se definišu prava i obaveze pružanja javnih usluga za koje se uplaćuju sredstva iz Fonda podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija namijenjenih komercijalnim i neprofitnim elektronskim medijima;
26. vrši raspodjelu sredstava iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija namijenjenih komercijalnim i neprofitnim elektronskim medijima, u skladu sa Zakonom o medijima i podzakonskim aktima i opštim aktom Agencije;
27. donosi Kodeks ponašanja u Agenciji;
28. donosi i druga akta za sprovođenje Zakona o elektronskim medijima;
29. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član 37

Savjet u obavlja u i drugih poslova iz područja javnih ovlašćenja:

1. propisuje bliže uslove za organizovanje i sprovođenje nagradnih takmičenja pružalaca AVM usluga;
2. podstiče pružaoce AVM usluga da svoje usluge postepeno učine dostupnim licima sa oštećenjem sluha ili vida;
3. odobrava način uređivanja odnosa koregulacije i samoregulacije radi ostvarivanja ciljeva iz člana 53 Zakona o elektronskim medijima i objavljuje na veb stranici Agencije akta koji se odnose na način uređivanja ovih pitanja;
4. propisuje bliže tehničke, prostorne i kadrovske uslove za obavljanje djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog i televizijskog programa;
5. utvrđuje granični period izvan kojeg je zabranjeno emitovanje programskih sadržaja kojima se može ugroziti fizički, zdravstveni, moralni, mentalni, intelektualni, emotivni i socijalni razvoj maloljetnika;
6. izdaje saglasnost o svim značajnijim promjenama strukture radijskog ili televizijskog programa koje planira emiter koji je dobio odobrenje za emitovanje posredstvom frekvencija za analognu radio-difuziju ili u slučaju kada je ostvario pravo pristupa multipleksu za digitalnu zemaljsku radio-difuziju;
7. propisuje bliže uslove za povećavanje obima učešća evropskih audiovizuelnih djela u programu emitera koji ne postigne obim učešća ovih djela od najmanje 51% njegovog godišnjeg vremena emitovanja;
8. propisuje bliže uslove za povećavanje obima učešća audiovizuelnih djela nezavisnih proizvođača u godišnjem programu emitera koji ne postigne obim učešća ovih djela od najmanje 10% njegovog godišnjeg programa;
9. propisuje bliže uslove za određivanje programskih sadržaja koji se smatraju sopstvenom produkcijom;
10. utvrđuje listu nacionalnih ili stranih događaja od posebnog značaja za javnost u Crnoj Gori, za koje određuje da li treba da budu u cjelini ili djelimično dostupni za direktan prenos ili, gdje je to neophodno ili primjereno u javnom interesu iz objektivnih razloga, u cjelosti ili djelimično odloženo emitovani i o listi odmah obavještava Evropsku komisiju, Stalni komitet za prekograničnu televiziju i države potpisnice Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji i međunarodnih ugovora koji obavezuju Crnu Goru;

11. propisuje bliže uslove za ostvarivanje prava na pristup događajima od velikog interesa za javnost koje na osnovu isključivih prava prenose emiteri koji su u nadležnosti Crne Gore;
12. utvrđuje status neprofitnog emitera prilikom donošenja odluke o dodjeli prava na emitovanje;
13. propisuje način postupanja pružalaca AVM usluge na zahtjev kako bi uslugu koja može štetiti fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloljetnika učinio dostupnom samo na način kojim se obezbjeđuje da maloljetnici u uobičajenim okolnostima neće čuti ili vidjeti takvu uslugu;
14. utvrđuje kriterijumime za vršenje obaveza pružalaca AVM usluga na zahtjev u vezi sa promocijom proizvodnje i pristupa evropskim djelima;
15. utvrđuje način određivanja značajne vrijednosti robe ili usluga koje se plasiraju, uzimajući u obzir da se vrijednost određuje u odnosu na visinu sredstava proizvodnje ili troškova plaćenih za plasiranje roba ili usluga u određeni program;
16. propisuje bliže uslove za izdavanje odobrenja za emitovanje, po javnom konkursu i po zahtjevu za izdavanje odobrenja za emitovanje;
17. izdaje saglasnost za programsko umrežavanje radi istovremenog emitovanja programa dva ili više radijskih ili televizijskih programa;
18. izdaje saglasnost za povezivanje emitera u regionalne ili nacionalne mreže;
19. propisuje bliže uslove za izdavanje odobrenja za pružanje AVM usluge na zahtjev;
20. propisuje način vođenja javnog registra izdatih odobrenja za pružanje AVM usluga;
21. daje saglasnost za promjenu vlasničke strukture emitera veću od 10% učešća;
22. podnosi inicijativu za izmjenu i dopunu zakonskih i drugih propisa i predlaže mjere za unapređenje AVM sektora.

Član 38

Savjet radi na sjednicama.

Sjednice Savjeta saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta ili član Savjeta koga on ovlasti.

Sjednice Savjeta održavaju se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno (redovna sjednica).

Predsjednik Savjeta može sazvati vanrednu sjednicu po sopstvenoj inicijativi.

Sjednica Savjeta se obavezno saziva na zahtjev najmanje tri člana Savjeta ili direktora Agencije.

Sjednicu Savjeta iz stava 5 ovog člana dužan je da sazove predsjednik Savjeta u roku od sedam dana od dana podnošenja zahtjeva za sazivanje sjednice Savjeta.

Član 39

Izuzetno, kada razlozi važnosti i/ili hitnost, odnosno okolnosti slučaja nalažu, može se sazvati elektronska sjednica.

Saziv elektronske sjednice vrši predsjednik Savjeta.

Predsjednik Savjeta, uz saglasnost većine ukupnog broja članova Savjeta, odlučuje da li će se sprovesti elektronska sjednica.

Pravila sazivanja i realizacije elektronske sjednice Savjet bliže definiše i precizira Poslovnikom o radu Savjeta.

Član 40

Savjet punovažno odlučuje ako je na sjednici prisutna većina od ukupnog broja članova.

Savjet odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova, ako Zakonom o elektronskim medijima nije drugačije određeno.

Predsjednik Savjeta bira se i razrješava tajnim glasanjem većine od ukupnog broja članova.

Član 41

Ukoliko član Savjeta ima sukob interesa u vezi sa odlučivanjem o pojedinom pitanju, dužan je da o tome obavijesti ostale članove kako bi bio izuzet iz rasprave i odlučivanja o tom pitanju.

Ako je član Savjeta učestvovao u radu uz postojanje sukoba interesa, ostali članovi su obavezni da ispituju donesene odluke i mogu da ih proglase nevažećim.

Član 42

Članovi Savjeta su dužni da obavljaju dužnost tako da ne dovedu u pitanje samostalnost i nezavisnost Agencije i obezbijede primjenu načela transparentnosti, objektivnosti i nepristrasnosti, prisustvuju i glasaju na sjednicama Savjeta, čuvaju tajnost podataka koje saznaju u radu Agencije i postupaju u skladu sa obavezama propisanim Zakonom o elektronskim medijima, ovim Statutom i opštim aktima Agencije.

Član Savjeta čini težu povredu dužnosti:

1. ako svojim radom ili ponašanjem šteti ugledu Agencije;
2. ako pri obavljanju svoje dužnosti povrijedi samostalnost i nezavisnost Agencije;
3. ako od pružalaca AVM usluga prima poklone, prihvata usluge ili stupa u odnose koji ga dovode u sukob interesa u odnosu na zadatke propisane Zakonom o elektronskim medijima.

Postojanje razloga iz stava 2. ovoga člana koji čine težu povredu dužnosti utvrđuje Savjet.

Član 43

Sjednice Savjeta su otvorene za javnost, osim ako Savjet, većinom glasova od ukupnog broja članova, drugačije ne odluči.

Predsjednik Savjeta, putem medija, obavještava javnost o radu Savjeta.

Akti koje donosi Savjet objavljuju se na veb-sajtu Agencije, ako Zakonom o elektronskim medijima ili ovim Statutom nije drugačije određeno.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta posebno se uređuje radno mjesto sekretara Savjeta koji obavlja administrativne i tehničke poslove za potrebe Savjeta a po potrebi vrši i druge poslove po nalogu Savjeta.

Obavljanje stručnih, administrativno-tehničkih i drugih poslova za potrebe Savjeta kao i uslove za njegov rad obezbjeđuje Agencija.

Član 44

Član Savjeta ne može da bude osnivač pružaoca AVM usluga ili da na drugi način učestvuje kao podnosilac zahtjeva za dobijanje odobrenja za pružanje AVM usluga u roku od 12 mjeseci od prestanka mandata.

Član 45

Član Savjeta za rad u Savjetu ima pravo na mjesečnu naknadu u visini prosječne neto zarade zaposlenih u Agenciji u mjesecu koji prethodi isplati naknade i naknadu troškova nastalih u vršenju dužnosti, u skladu sa pravilima koja važe za zaposlene u Agenciji.

Član 46

Direktor Agencije ima pravo da učestvuje na sjednici Savjeta, bez prava odlučivanja.

Na sjednicama Savjeta, direktora Agencije može da zamjenjuje pomoćnik direktora ili drugi zaposleni kojega on ovlasti.

Direktor Agencije

Član 47

Direktora Agencije imenuje Savjet, na osnovu javnog konkursa.

Za direktora Agencije može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova propisanih zakonom, mora da:

- 1) je crnogorski državljanin i ima prebivalište u Crnoj Gori;
- 2) ima visoku stručnu spremu;
- 3) ima najmanje pet godina radnog iskustva.

Za direktora Agencije ne može biti imenovano lice koje po Zakonu o elektronskim medijima ne može biti član Savjeta.

Član 48

Javni konkurs za imenovanje direktora Agencije raspisuje i sprovodi Savjet.

Kandidat koji učestvuje na konkursu za izbor direktora obavezan je da dostavi svoju profesionalnu biografiju i strateško viđenje razvoja AVM sektora u Crnoj Gori.

Savjet potpisuje sa direktorom Agencije ugovor koji sadrži sve relevantne elemente, precizirane odlukom Savjeta, a čiji je sastavni dio iznos mjesečne zarade.

Član 49

Ako se na javni konkurs za izbor direktora Agencije niko ne javi ili niko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, konkurs će se ponoviti.

Do imenovanja direktora Agencije, na osnovu ponovljenog konkursa, Savjet imenuje vršioca dužnosti direktora, ali ne duže od 6 mjeseci.

Postupak javnog konkursa, imenovanja i razrješenja direktora Agencije, Savjet sprovodi u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima i ovim statutom.

Na pitanja u vezi postupaka iz stava 3 ovog člana, koja nijesu propisana Zakonom o elektronskim medijima i ovim statutom, primjenjuje se Zakon o radu.

Član 50

Mandat direktora Agencije traje četiri godine.

Isto lice može biti imenovano za direktora Agencije najviše dva puta uzastopno.

Član 51

Direktor Agencije:

- 1) zastupa i predstavlja Agenciju u granicama ovlašćenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom;
- 2) organizuje i vodi poslovanje Agencije;
- 3) odgovoran je za svoj rad Savjetu;
- 4) odgovoran je za poslovanje i zakonitost rada Agencije;
- 5) predlaže opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije;
- 6) predlaže planove rada Agencije;
- 7) podnosi Savjetu izvještaj o radu Agencije i finansijski izvještaj Agencije;
- 8) imenuje i razrješava pomoćnike direktora Agencije;
- 9) zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima;
- 10) predlaže opšti akt o minimumu procesa rada za vrijeme štrajka zaposlenih;
- 11) predlaže Savjetu odluke o kupovini i prodaji sredstava i stavljanju imovine Agencije pod hipoteku, kao i uzimanju bankarskih kredita i davanju finansijskih garancija, u skladu sa zakonom o elektronskim medijima i ovim Statutom;
- 12) donosi akt o izdavanju i oduzimanju odobrenja za pružanje AVM usluga, u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima;
- 13) donosi odluku o usvajanju godišnjeg plana javnih nabavki i njegove izmjene u skladu sa usvojenim Finansijskim planom za tekuću godinu;
- 14) donosi odluke o pokretanju i sprovođenju postupaka javnih nabavki roba, usluga i radova;
- 15) formira radne grupe, stručne timove, komisije za izvršavanje određenih radnih zadataka;

- 16) odlučuje o angažovanju spoljnih saradnika za pružanje usluga;
- 17) odobrava isplatu naknade troškova na ime službenih putovanja zaposlenih i članova Savjeta Agencije, u zemlji i inostranstvu;
- 18) odlučuje o zahtjevima za pomoć zaposlenima;
- 19) odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih u skladu sa Zakonom i opštim aktima Agencije;
- 20) odlučuje o dodjeli novčanih sredstva za sponzorstva, donacije i pomoći, ukoliko su za to obezbijeđena finansijska sredstva Finansijskim planom Agencije za tekuću godinu;
- 21) vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, podzakonskim aktima, ovim Statutom i opštim aktima Agencije.

Član 52

Direktor u obavlja i drugih poslova iz područja javnih ovlašćenja:

- objavljuje u „Službenom listu Crne Gore” podatke iz čl. 129 Zakona o elektronskim medijima (podaci o fizičkim i pravnim licima (ime/naziv, sjedište/prebivalište) koja su u toku te godine neposredno ili posredno postala imaoци akcija ili udjela u tom pružaocu AVM usluge, sa podatkom o procentu tih akcija ili udjela, kao i podatke o vlasničkom učešću pružaoca AVM usluga u drugim pravnim licima koja su pružaoci AVM usluge; i 2) učešću vlasnika pružaocu AVM usluge većem od 10% u vlasništvu pravnih lica koja su pružaoci AVM usluga).
- prije raspisivanja javnog konkursa za dodjelu prava na emitovanje i javnog konkursa za pružanje AVM usluge na zahtjev, kada pružalac AVM usluge namjerava da koristi zemaljske radio-difuzne frekvencije, Agencija je dužna da od regulatornog organa nadležnog za oblast elektronskih komunikacija pribavi podatke o raspoloživim frekvencijama ili raspoloživim kapacitetima multipleksa digitalne zemaljske radio-difuzije, namijenjenih za emitovanje AVM usluga.
- ako utvrdi da je, nakon izdavanja odobrenja za emitovanje, ostvarena nedozvoljena medijska koncentracija, nalaže emiteru da, u roku od tri mjeseca od dana utvrđivanja, otkloni utvrđene nedostatke u odnosu na nedozvoljenu medijsku koncentraciju.
- oduzima odobrenje za emitovanje ako emiter, bez opravdanog razloga, ne postupi u skladu sa nalogom za otklanjanje utvrđenih nedostataka u odnosu na nedozvoljenu medijsku koncentraciju.

Član 53

Savjet može odlukom razriješiti direktora Agencije ako on:

- 1) postupa protivno zakonu i opštim aktima Agencije;
- 2) ne sprovodi odluke i zaključke Savjeta;
- 3) podnese pisani zahtjev za razrješenje.

Do imenovanja novog direktora, Savjet određuje vršioca dužnosti iz reda zaposlenih, ali ne duže od šest mjeseci.

VIII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 54

Poslovanje Agencije organizuje se na osnovama kojima se obezbjeđuje efikasno ostvarivanje poslova, racionalna organizacija rada, uspješno rukovođenje i ostvarivanje odgovornosti, ostvarivanje saradnje Agencije sa nadležnim organima i organizacijama i drugim pravnim i fizičkim licima.

Agencija ima sektore i službe koji obavljaju stručne, administrativne i tehničke poslove u okviru nadzora nad primjenom Zakona o elektronskim medijima i propisa donijetih na osnovu njega.

Sektori i službe obavljaju djelatnost u skladu s planom poslovanja i programom rada Agencije.

Sektori i službe mogu upotrebljavati svoj naziv samo uz puni ili skraćeni naziv Agencije.

Agencija može imati zajedničke službe radi obavljanja poslova vezanih za sve sektore u Agenciji.

Unutrašnja revizija u Agenciji uspostavlja se na način što će se obavljati od strane jedinice za unutrašnju reviziju drugog subjekta, na osnovu prethodno zaključenog Sporazuma između tog subjekta i Agencije.

Sporazum iz stava 6 ovog člana zaključuje direktor Agencije.

Član 55

Sektorima upravljaju pomoćnici direktora koje imenuje i razrješava direktor Agencije.

Za rukovodioce sektora mogu biti imenovana lica koja su državljani Crne Gore, imaju prebivalište u Crnoj Gori, visoku stručnu spremu i najmanje pet godine radnog iskustva.

Pomoćnici direktora imenuju se na period od četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Za pomoćnike direktora ne mogu biti imenovana lica koja, po odredbama Zakona o elektronskim medijima, ne mogu biti članovi Savjeta.

Direktor može da imenuje jednog ili više savjetnika direktora kada je za obavljanje specifičnih poslova u Agenciji potrebno posebno stručno znanje ili iskustvo.

Član 56

Direktor Agencije može razriješiti pomoćnika direktora ako:

- postupa protivno zakonu i opštim aktima Agencije;
- ne sprovodi programska dokumenta Agencije;
- podnese pisani zahtjev za razrješenje.

Član 57

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta uređuje se unutrašnja organizacija Agencije (sektori, odjeljenja, zajedničke službe i dr.) a naročito: organizacioni djelovi i njihov djelokrug, način rukovođenja, program i izvršenje poslova, ovlašćenja zaposlenih u obavljanju poslova, kao i jedinstveni uslovi za grupe poslova i zadataka u pogledu stepena stručne spreme i drugih uslova potrebnih za njihovo obavljanje.

Zakornitost rada

Član 58

Rad Agencije obavlja se u skladu s odredbama Zakona o elektronskim medijima, drugim zakonima i propisima, ovim Statutom i drugim opštim aktima donesenim na osnovu zakona i Statuta.

Direktor Agencije odgovoran je Savjetu za zakonitost i uspješnost rada Agencije i sprovođenje njenih planskih dokumenata, saglasno Zakonu o elektronskim medijima.

Direktor Agencije je obavezan da blagovremeno pismeno informiše Savjet o svim bitnim dešavanjima i značajnim pitanjima.

Direktor Agencije može obustaviti od izvršenja svaki akt Agencije ako smatra da je suprotan zakonu i dužan je da o tome pismeno obavijesti Savjet u roku od 48 sata.

Odluka Savjeta, po tom osnovu, je konačna.

Član 59

Direktor Agencije može obrazovati stručna savjetodavna tijela i radne grupe sačinjene od zaposlenih u Agenciji i lica izvan Agencije i angažovati stručne konsultante radi razmatranja pitanja iz nadležnosti Agencije i pružanja stručne pomoći u poslovima Agencije.

Za rad u tijelima iz stava 1 ovog člana može se opredijeliti naknada, čiju visinu utvrđuje Direktor.

IX POSLOVANJE AGENCIJE

Izvori finansiranja

Član 60

Agencija stiče sredstva iz:

- 1) jednokratnih naknada za registraciju pružalaca AVM usluga;
 - 2) godišnjih naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje AVM usluga (naknade za emitovanje, naknade za pružanje AVM usluge na zahtjev);
 - 3) drugih izvora u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima i drugim zakonima.
- Vlada Crne Gore će obezbijediti prostorne uslove za rad Agencije.

Korišćenje sredstava

Član 61

Finansijsko poslovanje Agencije je javno.

Svi obračuni prihoda i rashoda Agencije podliježu godišnjoj reviziji od strane nezavisnog ovlašćenog revizora, kojeg angažuje Savjet.

Višak prihoda nad rashodima Agencija može koristiti isključivo za ispunjenje zakonskih obaveza, saglasno odluci Savjeta Agencije.

Član 62

Finansiranje Agencije vrši se u skladu sa finansijskim planom koji za svaku godinu donosi Savjet, najkasnije tri mjeseca prije početka finansijske godine.

Ukupni troškovi rada Agencije obuhvaćeni finansijskim planom, uključujući i rezerve za nepredviđene izdatke, odražavaju realne troškove Agencije potrebne za uspješno ostvarivanje njenih funkcija.

Finansijski plan je javan i objavljuje se na veb-sajtu Agencije.

Član 63

Sva osnovna sredstva vode se knjigovodstveno kao imovina Agencije.

Član 64

Finansijska sredstva za obnovu osnovnih sredstava (amortizacija) vode se i koriste na nivou Agencije na osnovu usaglašenih potreba organizacionih djelova, prema posebnoj odluci direktora Agencije, uz saglasnost Savjeta.

Član 65

Novčana sredstva Agencije vode se na jednom ili više žiro-računa Agencije, u skladu sa propisima o platnom prometu.

Agencija može imati posebne račune za izdvajanje finansijskih sredstava po osnovu rezervi, zajedničke potrošnje, investicija, donacija i drugih namjenskih usmjerenja.

Agencija je dužna da cjelokupno poslovanje prikaže u zajedničkom završnom računu uz polugodišnje obračune rezultata poslovanja i polugodišnje izvještaje o finansijskom poslovanju.

X NADZOR

Član 66

Nadzor nad sprovođenjem Zakona o elektronskim medijima vrši Agencija u skladu sa članovima 138-145 Zakona o elektronskim medijima.

Agencija vrši nadzor nad sprovođenjem Zakona o elektronskim medjima u skladu sa zakonom kojim se uređuje inspeksijski nadzor.

XI OPŠTA AKTA AGENCIJE

Član 67

Opšti akti Agencije su Statut, pravilnici, poslovnici, uputstva i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Statut je najviši pravni akt koji donosi Savjet.

Opšti akti Agencije moraju biti u saglasnosti sa Zakonom i Statutom.

Nacrte opštih akata izrađuju stručne službe Agencije i dostavljaju ih direktoru Agencije.

Direktor Agencije utvrđuje prijedlog opšteg akta i dostavlja ga Savjetu na usvajanje ukoliko se radi o aktu iz nadležnosti Savjeta.

Opšta akta Agencije su:

- Statut Agencije;
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije;
- Pravilnik o postupku po podnešenim prigovorima pružalaca AVM usluga i drugih pravnih i fizičkih lica;
- Kodeks ponašanja u Agenciji;
- Pravilnik o zaštiti na radu u Agenciji;
- Pravilnik o zaštiti od požara u Agenciji;
- Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova članova Savjeta i zaposlenih u Agenciji;
- Pravilnik o poslovnoj tajni u Agenciji;
- Pravilnik o obavljanju finansijskih i računovodstvenih poslova Agencije;
- Pravilnik o šifriranju knjigovodstvene dokumentacije Agencije i Savjeta;
- Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti u Agenciji;
- Pravilnik o rješavanju stambenih pitanja u Agenciji;
- Uputstvo za pristup informacijama u posjedu Agencije;
- druga opšta akta u skladu sa zakonom.

XII JAVNOST RADA

Član 68

Agencija je obavezna da o svom radu obavještava građane posredstvom medija, svog veb-sajta i na drugi odgovarajući način kojim se postiže transparentnost njenog rada.

O uslovima i načinu rada i poslovanja Agencije zaposleni se obavještavaju objavljivanjem opštih akata i drugih odluka na oglasnoj tabli Agencije, obavještavanjem putem elektronske pošte ili na sastancima zaposlenih koje saziva direktor Agencije najmanje dva puta u godini ili na drugi odgovarajući način saglasno odluci Savjeta.

Član 69

Za javnost rada odgovorni su Savjet i direktor Agencije.

Podatke o obavljanju djelatnosti i poslovanju Agencije kao i odluke o uvidu u poslovnu dokumentaciju donosi direktor Agencije ili drugo lice koje on ovlasti.

Službene izjave i obavještenja o radu organa Agencije iz domena njihovih nadležnosti daje predsjednik Savjeta, direktor Agencije ili druga lica koja su neposredno ovlašćena od strane navedenih organa.

XIII POSLOVNA TAJNA

Član 70

Poslovnom tajnom, saglasno opštem aktu o poslovnoj tajni, smatraju se dokumenta i podaci utvrđeni kao poslovna tajna čije bi davanje na uvid neovlašćenim licima štetilo poslovnom ili programskom interesu Agencije ili licu koje zakoniti imalac dokumenta ili podatka koji su dostavljeni Agenciji.

Pod poslovnom tajnom iz stava 1 ovog člana naročito se smatra:

1. svaki podatak koji je kvalifikovan poslovnom tajnom u skladu sa posebnim zakonom ili drugim propisima;

2. svaki podatak koji je kvalifikovan poslovnom tajnom u skladu sa opštim aktom ili drugim aktom imaoca podatka;

3. svaki podatak koji je kvalifikovan poslovnom tajnom u skladu sa opštim aktom Agencije.

Izuzetno od odredbi stava 2 ovog člana neće se smatrati poslovnom tajnom podaci ili akti koji su na bilo koji način javno dostupni ili se objavljuju na osnovu posebnih propisa.

Dokumenta i podaci koji se smatraju poslovnom tajnom moraju biti označeni kao povjerljivi.

Član 71

Predsjednik i članovi Savjeta, direktor Agencije i zaposleni Agencije, kao i druga pravna i fizička lica kojima je Agencija povjerila obavljanje određenih poslova, dužni su čuvati tajnost podatka koji je zvaničnim aktom nadležnog organa kao takav određen ili poslovnu tajnu bez obzira na način na koji su saznali te podatke za vrijeme i nakon prestanka obavljanja funkcije ili radnog odnosa sve dok je taj podatak pod režimom tajnosti ili dok se odlukom organa ili imaoca podatka ne oslobode te obaveze.

Dokumenta i podatke koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su da čuvaju svi zaposleni u Agenciji, bez obzira na koji su način saznali za ta dokumenta i podatke.

Obaveza čuvanja poslovne tajne traje za vrijeme i nakon prestanka obavljanja funkcije ili radnog odnosa sve dok je taj podatak pod režimom tajnosti ili dok se odlukom organa ili imaoca podatka ne oslobode te obaveze.

Za određivanje poslovne tajne neposredno je odgovoran direktor Agencije ili drugo ovlašćeno lice na osnovu opšeg akta ili ovlašćenja direktora.

XIV PRAVA ZAPOSLENIH

Član 72

Radni odnos u Agenciji mogu zasnovati lica koja, pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, ispunjavaju i posebne uslove utvrđene pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Radni odnos u Agenciji zasniva se na osnovu opštih propisa o radu i zapošljavanju.

Radni odnos zaposlenih u Agenciji zasniva se na neodređeno vrijeme.

Radni odnos se može zasnovati i na određeno vrijeme, u slučaju i pod uslovima utvrđenim zakonom.

Na prava i obaveze zaposlenih iz radnog odnosa primjenjuju se Zakon o radu, Opšti kolektivni ugovor i Kolektivni ugovor u Agenciji.

Direktor Agencije odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih iz radnog odnosa.

Prava zaposlenih iz stava 6 ovog člana ne mogu biti manja od prava utvrđenih Zakonom o radu, Opštim kolektivnim ugovorom i Kolektivnim ugovorom u Agenciji.

Član 73

Zaposleni u Agenciji imaju pravo da daju inicijative, predloge i mišljenja o svim opštim aktima i odlukama vezanim za organizaciju i vrednovanje rada, napredovanje, zarade i životni standard.

Direktor Agencije je dužan da zatraži i razmotri mišljenje i prijedloge Sindikalne organizacije zaposlenih u Agencije prije donošenja odluke od bitnog značaja za profesionalne i ekonomske interese zaposlenih, kolektivno otpuštanje zaposlenih ili sistematizaciju radnih mjesta.

Član 74

Zaposleni u Agenciji imaju pravo na:

- inicijativu i odgovor na tu inicijativu ako je u vezi sa njihovim radnim mjestom;
- pravovremenu informaciju o promjenama u svom radnom statusu;
- javno mišljenje o svim pitanjima koja su u vezi sa organizacijom radnog procesa;
- odgovor direktora, pomoćnika direktora ili druge ovlaštene osobe u vezi sa pitanjima iz domena poslova koje obavljaju.

Član 75

Zaposleni u Agenciji imaju pravo na sindikalno organizovanje u skladu sa zakonom.

Direktor Agencije je dužan da osigura uslove za rad sindikata i sindikalnih povjerenika u skladu sa zakonom, Kolektivnim ugovorom i drugim propisima.

Direktor Agencije i sindikalna organizacija zaposlenih u Agenciji zaključuju kolektivni ugovor u Agenciji.

Član 76

Zaposleni u Agenciji imaju pravo na štrajk.

Savjet je dužan da, uz prethodnu konsultaciju sa sindikatom zaposlenih, propiše minimum procesa rada koji mora biti zadovoljen u toku štrajka zaposlenih.

XV ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ŽIVOTNE OKOLINE

Zaštita na radu

Član 77

Agencija je dužna da obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima, međunarodnim standardima i prirodom posla.

Zaštita životne okoline

Član 78

Agencija je dužna da u obavljanju svoje djelatnosti omogućiti čuvanje i unapređenje životne okoline - prirodnih ili radom stvorenih vrijednosti.

Savjet, direktor Agencije i zaposleni u Agenciji imaju pravo i obavezu da u okviru svojih poslova preduzimaju mjere zaštite i unapređenja životne okoline.

O djelatnostima koje ugrožavaju životnu okolinu svaki zaposleni u Agenciji je dužan da upozori Savjet i direktora Agencije.

Zaposleni može da odbije nalog za izvršenje poslova i zadataka kojima bi se nanijela nenadoknadbiva šteta životnoj okolini.

XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 79

Agencija će donijeti opšta akta, odnosno izvršiti njihovo usklađivanje sa važećim pozitivnim zakonodavstvom, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Član 80

U slučaju nejasnoća, autentično tumačenje odredbi ovog statuta daje Savjet.

Inicijativu za izmjenu Statuta Agencije mogu podnijeti članovi Savjeta i direktor Agencije.

Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na način utvrđen za donošenje Statuta, uz obavezu registracije svih promjena koje se, u skladu sa važećim zakonom, evidentiraju u CRPS.

Član 81

Danom stupanja na snagu ovog statuta prestaje da važi Statut Agencije za elektronske medije Crne Gore broj 01-878 od 20.07.2015.godine.

Član 82

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 01- 691

Podgorica, 20.04.2022. godine

Savjet Agencije za elektronske medije

Predsjednik,

dr **Branko Bošković**, s.r.

Na osnovu člana 96b Zakona o elektronskim medijima ("Sl. list CG", br. 46/10, 46/10, 40/11, 53/11, 6/13, 55/16, 92/17 i 82/20) i Odluke o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Bijelo Polje i Skupštini opštine Šavnik („Sl. list CG“ br. 041/22), Savjet Agencije za elektronske medije, na sjednici održanoj 20.04.2022. godine, je donio

PRAVILNIK

O PRAVIMA I OBAVEZAMA EMITERA TOKOM KAMPANJE ZA IZBORE ZA ODOBNIKE U SKUPŠTINI OPŠTINE BIJELO POLJE I SKUPŠTINI OPŠTINE ŠAVNIK, KOJI ĆE BITI ODRŽANI 12. JUNA 2022. GODINE

Član 1

Ovim Pravilnikom se bliže uređuju uslovi za realizaciju prava i obaveza emitera u toku kampanje za izbore za odbornike u Skupštini opštine Bijelo Polje i Skupštini opštine Šavnik, koji će biti održani 12. juna 2022. godine.

Svrha ovog Pravilnika je obezbjeđivanje istinitog, blagovremenog i nepristrasnog informisanja građana o svim fazama postupka i različitim stavovima tokom izborne kampanje, pod ravnopravnim uslovima za sve učesnike u izornoj kampanji, u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, Zakonom o medijima („Sl. list CG“, br. 82/20), Zakona o nacionalnom javnom emiteru radio i televizija Crne Gore („Sl. list CG“, br. 80/20), Zakonom o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, „Službeni list SRJ", br. 73/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06, „Službeni list CG", br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18 i 109/20), Pravilnikom o komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 35/11) i Pravilnikom o programskim standardima u elektronskim medijima ("Službeni list Crne Gore", br. 35/11, 7/16 i 08/19).

Član 2

Izborna kampanja je period koji za podnosioca izborne liste započinje danom potvrđivanja izborne liste i završava se 24 sata prije dana održavanja izbora.

Izborna tišina je period koji započinje 24 sata prije dana održavanja izbora i traje do zatvaranja biračkih mjesta.

Medijsko predstavljanje se ostvaruje kroz programske sadržaje namijenjene informisanju o predizbornim aktivnostima podnosilaca izbornih lista i kandidata sa izbornih lista, njihovom predstavljanju ili političkom oglašavanju.

Političko oglašavanje je radio ili televizijsko oglašavanje, sa ili bez finansijske nadoknade, kojim se preporučuju podnosioci izbornih lista i kandidati sa izbornih lista ili njihove aktivnosti, ideje ili politički stavovi.

Nadležni organ javnog, komercijalnog ili neprofitnog emitera je organ emitera određen osnivačkim aktom, statutom ili drugim aktom emitera za donošenje pravila o medijskom predstavljanju i/ili razmatranje prigovora na rad emitera u toku izbora.

Ostali izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju značenja definisana članom 8. Zakona o elektronskim medijima, članom 4. Pravilnika o komercijalnim audiovizuelnim

komunikacijama i članom 4. Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima.

Svi izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Medijsko predstavljanje podnosilaca izbornih lista i kandidata sa izbornih lista u toku izborne kampanje se ostvaruje u okviru političko-informativnog programa, kao i u precizno označenim blokovima političkog oglašavanja.

Predstavljanje u okviru informativno-političkih programa ostvaruje se kroz debate, sučeljavanja, intervjue i druge posebne emisije, koje se emituju bez novčane ili druge nadoknade, isključivo posvećene lokalnim izborima, u kojima se javnost upoznaje sa aktivnostima, idejama i mišljenjima podnosilaca izbornih lista i kandidata sa izbornih lista.

Političko oglašavanje ostvaruje se u vidu besplatnih ili plaćenih oglasa, najava i izvještaja sa promotivnih skupova.

Političkim oglašavanjem će se smatrati i svi oblici medijskog predstavljanja iz stava 2 ovog člana, koji se ostvaruju uz novčanu ili drugu nadoknadu.

Član 4

Medijsko predstavljanje mora biti lako prepoznatljivo i audio i vizuelno odvojeno od ostalih programskih sadržaja i mora biti jasno označeno tekstualnim obavještenjem „Lokalni izbori“.

Ukoliko se program emituje na albanskom jeziku, medijsko predstavljanje mora biti jasno označeno tekstualnim obavještenjem „Lokalni izbori“ i na tom jeziku.

Član 5

Javni emiter odnosno komercijalni ili neprofitni emiter, koji omogućava medijsko predstavljanje, mora usvojiti i učiniti javnim posebna pravila o medijskom predstavljanju u toku izborne kampanje za lokalne izbore na koje se odnosi ovaj Pravilnik.

Pravila iz stava 1 ovog člana donosi Savjet javnog emitera odnosno osnivač komercijalnog ili neprofitnog emitera.

Pravilima se utvrđuju oblici medijskog predstavljanja, njihovo trajanje i raspoređivanje, kao i način odlučivanja o redoslijedu političkog oglašavanja odnosno predstavljanja u okviru informativno-političkih programa iz člana 3 ovog Pravilnika.

Emiteri su dužni da Agenciji za elektronske medije (u daljem tekstu: „Agencija“) dostave pravila predstavljanja u okviru svakog pojedinog radijskog ili televizijskog programa, najkasnije deset dana od dana raspisivanja izbora.

Član 6

Emiteri su dužni da Agenciji, najkasnije 10 dana od dana raspisivanja izbora, dostave programsku šemu sa označenim sadržajima od značaja za medijsko predstavljanje u toku izborne kampanje za lokalne izbore na koje se odnosi ovaj Pravilnik, koji uključuju, ali se ne ograničavaju na:

- debate/sučeljavanja (direktno emitovanje ili repriza),
- intervjue (direktno emitovanje ili repriza),

- blokove za plaćene ili besplatne najave skupova,
- blokove za plaćene ili besplatne izvještaje sa promotivnih skupova,
- blokove za plaćene ili besplatne političke oglase (spotove).

Emiteri su dužni da sve izmjene programske šeme iz stava 1 ovog člana dostave Agenciji, u što kraćem roku a ne kasnije od 24 časa.

Član 7

Emiteri su dužni da vode evidenciju emitovanih programskih sadržaja od značaja za medijsko predstavljanje u toku izborne kampanje za lokalne izbore na koje se odnosi ovaj Pravilnik, koja uključuje sljedeće podatke:

- datum, vrijeme emitovanja i naziv sadržaja,
- da li se radi o plaćenom ili besplatnom političkom oglašavanju,
- ime naručioca političkog oglašavanja,
- neto vrijeme emitovanja,
- opis izbora na koje se odnosi medijsko predstavljanje (vrsta ili teritorijalnost).

Evidencija iz stava 1 ovog člana dostavlja se Agenciji svakog ponedjeljka za prethodnu sedmicu na adresu:

- putem elektronske pošte aem@aemcg.org, sa naznakom „Emitovano medijsko predstavljanje - naziv medija“.
- na posebnom obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac 1 – Evidencija medijskog predstavljanja).

Izuzetno, ukoliko se 12. juna 2022. godine, pored lokalnih izbora na koje se odnosi ovaj Pravilnik, održavaju i lokalni izboru u drugoj jedinici lokalne samouprave, emiter koji je donio posebna pravila o medijskom predstavljanju u toku izborne kampanje i za te lokalne izbore, dužan je da Evidencijom iz stava 1 ovog člana obuhvati podatke o emitovanim programskim sadržajima od značaja za medijsko predstavljanje u toku svih izbornih kampanja za lokalne izbore koji se održavaju istog dana.

Član 8

Zabranjeno je prikriveno medijsko predstavljanje.

Emiteri mogu u informativnim emisijama, izvan programa koji se odnose na medijsko predstavljanje, obavještavati o aktuelnim zbivanjima i aktivnostima državnih organa i funkcionera, poštujući pravila profesionalizma, objektivnosti i novinarske etike.

Emiter je dužan da, u okviru programskih sadržaja iz stava 2 ovog člana, prilikom izvještavanja, o aktuelnim događajima, radu državnih organa i funkcionera i svih subjekata koji su uključeni u proces izborne kampanje, u vezi sa pitanjima koja se ne odnose na izbore, vodi računa da navedeno izvještavanje ne sadrži posebno promotivno upućivanje na podnosioc izbora, kandidate sa izbornih lista ili njihove aktivnosti, ideje ili političke stavove.

Član 9

Zabranjeno je tokom predizborne kampanje emitovati kulturno-umjetničke, dokumentarno-obrazovne, sportske i programe zabavnog sadržaja u kojima se pojavljuju predstavnici podnosioca izbornih lista ili kandidati sa izbornih lista.

Član 10

Emiteri su dužni da, prilikom objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnjenja, jasno i nedvosmisleno o tome izvijeste javnost navodeći:

- podatke o subjektu koji je naručio i platio istraživanje javnog mnjenja,
- naziv organizacije koja je sproveda istraživanje javnog mnjenja,
- podatke o primijenjenom metodu,
- podatke o uzorku ispitanika i mogućem odstupanju,
- podatke o datumu i/ili razdoblju kada je istraživanje javnog mnjenja sprovedeno.

Rezultati telefonskog anketiranja ili uličnih anketa sprovedenih među biračima tokom izborne kampanje ne smiju se predstavljati kao siguran i autentičan stav određene društvene grupe, što je emiter, koji sprovodi anketiranje i objavljuje rezultate, dužan posebno da naglasi.

U roku od 15 dana prije dana održavanja izbora, u programima emitera nije dozvoljeno objavljivanje rezultata ispitivanja javnog mnjenja, drugih istraživanja i analiza u vezi sa opredjeljenjem birača u pogledu procjene rezultata izbora.

Član 11

Političko oglašavanje se ne smije emitovati 15 minuta prije/nakon ili u toku emitovanja dječije emisije, odnosno emisije namijenjene maloljetnicima.

Političko oglašavanje se emituje u blokovima sa naznakom da li je besplatano ili plaćeno. Političko oglašavanje ne može biti dio bloka sa oglasima koje nemaju političku prirodu.

Član 12

Političko oglašavanje se ne uračunava u dozvoljeno vrijeme trajanja oglašavanja u smislu čl. 92 i 93 Zakona o elektronskim medijima i člana 21 Zakona o nacionalnom javnom emiteru radio i televizija Crne Gore („Sl. list CG”, br. 80/20).

Član 13

Za istinitost i tačnost političkog oglašavanja odgovoran je naručilac, a za njegovu usklađenost sa odredbama Zakona o elektronskim medijima, Zakona o medijima, Pravilnika o komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama, Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima i ovog Pravilnika odgovoran je emiter.

Član 14

U toku izborne tišine nije dozvoljeno:

- medijsko predstavljanje iz člana 3 ovog Pravilnika,
- objavljivanje procjena rezultata glasanja,
- emitovanje slogana ili simbola podnosilaca izbornih lista.

Član 15

Podatke o toku i rezultatima izbora emiteri mogu označiti kao zvanične samo ako su saopšteni od strane nadležnog državnog organa za sprovođenje izbornog postupka, dok podaci saopšteni od strane drugih lica moraju biti označeni kao nezvanični.

Član 16

Ovlašćeni predstavnik podnosioca izborne liste ili nadležni državni organ za sprovođenje izbornog postupka može podnijeti prigovor na emitovani programski sadržaj emitera zbog kršenja obaveza propisanih članom 55 Zakona o elektronskim medijima i to:

- poštovanja privatnosti i dostojanstva građana,
- zaštite integriteta maloljetnih lica,
- čuvanja snimaka emitovanih sadržaja,
- davanja doprinosa slobodnom, istinitom, cjelovitom, nepristrasnom i blagovremenom informisanju javnosti,
- poštovanja i promocije osnovnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrijednosti, institucija i pluralizma ideja,
- unapređenja kulture javnog dijaloga i poštovanja jezičkih standarda,
- upotrebe jezika u radijskim i televizijskim programima.

Prigovor iz stava 1 ovog člana:

- podnosi se nadležnom organu emitera, na posebnom obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac 2 - Prigovor),
- dostavlja se Savjetu Agencije za elektronske medije (u daljem tekstu: Savjet Agencije) na uvid putem: elektronske pošte na saem@aemcg.org ili predajom na arhivi Agencije od 07 do 15 časova, na adresu Bul. Svetog Petra Cetinjskog br. 9, 81000 Podgorica.

Nadležni organ emitera je dužan da donese odluku, u pisanoj formi, u roku od 24 časa od prijema prigovora.

Član 17

Emiter je dužan da najkasnije u roku od 10 dana od raspisivanja izbora, Agenciji dostavi:

- naziv organa ili ovlašćenog lica koje će biti nadležno za razmatranje prigovora iz člana 16 ovog Pravilnika i to:
 - naziv pravnog lica,
 - ime ovlašćenog lica,
 - adresa, telefon i adresa elektronske pošte ovlašćenog lica.
- radno vrijeme za neposrednu predaju prigovora.

Agencija će na svom veb-sajtu objaviti pregled dostavljenih kontakt podataka o nadležnim organima emitera za podnošenje prigovora.

Član 18

Žalba protiv odluke nadležnog organa emitera po prigovoru se podnosi Savjetu Agencije za elektronske medije, u roku od 24 časa od njenog prijema, na posebnom obrazcu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac 3 - Žalba).

Sastavni dio žalbe iz stava 1 ovog člana je:

- prigovor iz člana 16 ovog Pravilnika i
- odluka nadležnog organa emitera po prigovoru.

Žalba se može podnijeti putem: elektronske pošte na saem@aemcg.org ili predajom na arhivi Agencije od 07 do 15 časova ili poštom na adresu Bul. Svetog Petra Cetinskog br. 9, 81000 Podgorica.

Član 19

Savjet Agencije za elektronske medije će:

- u roku od 24 časa od prijema žalbe donijeti odluku, u pisanoj formi,
- obrazloženu odluku po žalbi dostaviti podnosiocu žalbe i emiteru i objaviti je na veb-sajtu Agencije www.aemcg.org.

Protiv odluke Savjeta Agencije iz stava 1 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

Član 20

Ukoliko nije drukčije propisano ovim Pravilnikom, u toku izborne kampanje, postupak po prigovoru fizičkog ili pravnog lica na rad emitera zbog kršenja Zakona o elektronskim medijima, Zakona o medijima, Pravilnika o komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama ili Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima, sprovodiće se u rokovima i pod uslovima propisanim članom 144 Zakona o elektronskim medijima.

Član 21

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“ i objaviće se na veb-sajtu Agencije www.aemcg.org.

Broj: 01 - 693

Podgorica, 20.04.2022. godine

Savjet Agencije za elektronske medije

Predsjednik,

dr **Branko Bošković**, s.r.

Obrazac 1

EVIDENCIJA MEDIJSKOG PREDSTAVLJANJA U TOKU LOKALNIH IZBORA – JUN 2022¹

NAZIV (ID) MEDIJA:		PERIOD ZA KOJI SE PODNOSI EVIDENCIJA:					
1	2	3	4	5	6	7	8
Datum emitovanja	Vrijeme emitovanja	Naziv sadržaja	Vrsta medijskog predstavljanja	Plaćeno ili besplatno političko oglašavanje	Ime naručioca političkog oglašavanja	Neto vrijeme emitovanja	Opis izbora

Kolona 1 - upisuje se dnevni datum emitovanja programa (dd/mj/god)

Kolona 2 - upisuje se vrijeme početka emitovanja sadržaja (hh:mm)

Kolona 3 - upisuje se naziv / ime emitovanog programa (npr. "Dnevnik", "Vijesti u pola 7", "Najave skupova", ...)

Kolona 4 - upisuje se vrsta medijskog predstavljanja. U okviru **informativno-političkih programa**: debate/sučeljavanja, interviui ili druga posebna emisije, isključivo posvećena izborima, u kojoj se javnost upoznaje sa aktivnostima, idejama i mišljenjem kandidata. U okviru **političko oglašavanja**: oglas, najava ili izvještaj sa promotivnog skupa.

Kolona 5 - upisuje se "plaćeno" ili "besplatno". Ne popunjava se za informativno-političke programe.

Kolona 6 - upisuje se ime kandidata koji je naručilac političkog oglašavanja. Ne popunjava se za informativno-političke programe.

Kolona 7 - Neto vrijeme emitovanja - ukupno vrijeme trajanja programa (emisije) bez audiovizuelne komercijalne komunikacije. Izražava se u sekundama.

Kolona 8 - opis izbora na koje se odnosi medijsko predstavljanje (npr. Lokalni Tivat, Lokalni Budva)

¹ NAPOMENA: Evidencija se dostavlja Agenciji svakog ponedjeljka za prethodnu sedmicu, putem elektronske pošte aem@aemcg.org, sa naznakom „Emitovano medijsko predstavljanje - naziv medija“.

PRIGOVOR NA EMITOVANI PROGRAMSKI SADRŽAJ U TOKU LOKALNIH IZBORA – JUN 2022²

PODACI O PODNOSIOCU PRIGOVORA		
Naziv pravnog lica		
Ime ovlaštenog lica		
PODACI O OVLAŠĆENOM LICU		
Adresa		
Telefon		
E-mail		
PROGRAMSKI SADRŽAJ NA KOJI SE PODNOSI PRIGOVOR		
Vrsta programa	Radijski ☐	Televizijski ☐
Naziv sadržaja		
Datum i vrijeme emitovanja		
PREKRŠENA OBAVEZA		
Poštovanja privatnosti i dostojanstva građana	☐	
Zaštita integriteta maloljetnih lica	☐	
Čuvanje snimaka emitovanih sadržaja	☐	
Davanja doprinosa slobodnom, istinitom, cjelovitom, nepristrasnom i blagovremenom informisanju javnosti	☐	
Poštovanja i promocije osnovnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrijednosti, institucija i pluralizma ideja	☐	
Unapređenja kulture javnog dijaloga	☐	
Upotreba jezika	☐	
OBRAZLOŽENJE		
DATUM I VRIJEME PODNOŠENJA PRIGOVORA		
Datum:	Vrijeme:	
DATUM I VRIJEME DONOŠENJA ODLUKE PO PRIGOVORU		
Datum:	Vrijeme:	
NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA		
Predajom na arhivu ☐	Adresa:	
Elektronskom poštom ☐	E-mail:	
POTPIS PODNOSIOCA PRIGOVORA		

² Prigovor može podnijeti ovlašćeni predstavnik podnosioca izborne liste ili nadležni državni organ za sprovođenje izbornog postupka. Prigovor se podnosi nadležnom organu emitera.

**ŽALBA PROTIV ODLUKE EMITERA PO
PRIGOVORU NA EMITOVANI PROGRAMSKI SADRŽAJ U TOKU LOKALNIH IZBORA – JUN 2022**

PODACI O PODNOSIOCU ŽALBE		
Naziv pravnog lica		
Ime ovlašćenog lica		
PODACI O OVLAŠĆENOM LICU		
Adresa		
Telefon		
E-mail		
PROGRAMSKI SADRŽAJ NA KOJI JE PODNESEN PRIGOVOR		
Vrsta programa	Radijski ☐	Televizijski ☐
Naziv sadržaja		
Datum i vrijeme emitovanja		
PREKRŠENA OBAVEZA		
Poštovanja privatnosti i dostojanstva građana	☐	
Zaštita integriteta maloljetnih lica	☐	
Čuvanje snimaka emitovanih sadržaja	☐	
Davanja doprinosa slobodnom, istinitom, cjelovitom, nepristrasnom i blagovremenom informisanju javnosti	☐	
Poštovanja i promocije osnovnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrijednosti, institucija i pluralizma ideja	☐	
Unapređenja kulture javnog dijaloga	☐	
Upotreba jezika	☐	
OBRAZLOŽENJE		
DATUM I VRIJEME PRIJEMA ODLUKE PO PRIGOVORU		
Datum:	Vrijeme:	
DATUM I VRIJEME PODNOŠENJA ŽALBE		
Datum:	Vrijeme:	
NAČIN PODNOŠENJA ŽALBE		
Predajom na arhivu Agencije ☐	Adresa: Bul. Svetog Petra Cetinjskog br. 9, Podgorica	
Elektronskom poštom ☐	E-mail: saem@aemcg.org	
POTPIS PODNOSIOCA ŽALBE		

630.

Na osnovu člana 49 stav 4 Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni list CG“, br. 55/16 i 66/19) i člana 16 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti („Službeni list CG“, broj 135/21) Odbor Agencije, na sjednici održanoj 21.04.2022. godine, donio je

ODLUKU
O IZMJENAMA METODOLOGIJE ZA UTVRĐIVANJE CIJENA
ZA OBAVLJANJE REGULISANIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Član 1

U Metodologiji za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti („Službeni list CG“, br. 56/20, 33/21, 51/21 i 34/22), član 17 stav 5 mijenja se i glasi:

„(5) Varijabilni dio cijene usluge (VCV) za javno vodosnabdijevanje izračunava se prema sljedećoj formuli:

$$VCV_{t+1} = \frac{RPV_{t+1} - FCV_{t+1} \cdot BKV_{t+1} \cdot 12}{QV_{t+1}}$$

gdje su:

- RPV_{t+1} – regulatorni prihod za javno vodosnabdijevanje;
- FCV_{t+1} – fiksni dio cijene usluge iz stava 2 ovog člana;
- BKV_{t+1} – broj korisnika koji su priključeni na sistem za javno vodosnabdijevanje za regulatorni period;
- QV_{t+1} – količina isporučene vode za piće (za regulatorni period);
- 12 – broj mjeseci;
- t – godina podnošenja zahtjeva.“

Član 2

Član 19 stav 5 mijenja se i glasi:

„(5) Varijabilni dio cijene usluge za prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda (VCK) izračunava se prema sljedećoj formuli:

$$VCK_{t+1} = \frac{RPK_{t+1} - FCK_{t+1} \cdot BKK_{t+1} \cdot 12}{QK_{t+1}}$$

gdje su:

- RPK_{t+1} – regulatorni prihod za prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda;
- FCK_{t+1} – fiksni dio cijene usluge za prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda;
- BKK_{t+1} – broj korisnika koji su priključeni na javni kanalizacioni sistem za regulatorni period;
- QK_{t+1} – godišnja količina prihvaćene komunalne otpadne vode od korisnika koji su priključeni na javni kanalizacioni sistem;
- 12 – broj mjeseci;
- t – godina podnošenja zahtjeva.“

Član 3

U Prilogu 9 u tabeli „Utvrđena cijena“, u redu 8 riječi: „Varijabilni dio cijene (VCV) = $(5 - 4 * 7 * 12 + 2 * 3) / 6$ “ zamjenjuju se riječima: „Varijabilni dio cijene (VCV) = $(5 - 4 * 7 * 12) / 6$ “.

Član 4

U prilogu 10 u tabeli „Utvrđena cijena“, u redu 8 riječi: „Varijabilni dio cijene (VCK) = $(5 - 4 * 7 * 12 + 2 * 3) / 6$ “ zamjenjuju se riječima: „Varijabilni dio cijene (VCK) = $(5 - 4 * 7 * 12) / 6$ “.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 22/1457-5

Podgorica, 21. aprila 2022. godine

Predsjednik Odbora
Branislav Prelević, s.r.

631.

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 2 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG”, br. 65/20 i 146/21), člana 15 tačka 15.1. podtačka 1 i člana 40 Statuta Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica ("Službeni list. CG", broj 5/21), vanredna Skupština akcionara Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica, na sjednici održanoj dana 15.02.2022. godine, donijela je

**ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA CENTRALNOG KLIRINŠKO
DEPOZITARNOG DRUŠTVA AD PODGORICA**

Član 1

U Statutu Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica ("Službeni list CG", broj 5/21), u članu 4 poslije tačke 4.3. dodaje se nova tačka koja glasi:

"4.4. Poslove organizovanja vanberzanskog tržišta (u daljem tekstu: OTC) i upravljanja sistemom kliringa i saldiranja transakcija zaključenih na OTC-u, CKDD može obavljati uz prethodno dobijenu dozvolu Komisije za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija)."

U dosadašnjoj tački 4.4. koja postaje tačka 4.5. poslije riječi: „Komisije” stavlja se tačka, a preostali dio teksta briše se.

U dosadašnjoj tački 4.5., koja postaje tačka 4.6., poslije šifre djelatnosti 66.19 dodaje se nova šifra djelatnosti koja glasi:

"66.1 Pomoćne djelatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova - obuhvata: obezbjeđivanje fizičkog ili elektronskog mjesta za olakšavanje kupovine i prodaje akcija, opcija, obveznica ili robnih zapisa."

Član 2

U članu 24 u tački 24.4. riječi: „i zamjenika predsjednika” brišu se.

Član 3

U članu 25 tačka 25.3. mijenja se i glasi:

"25.3. Odbor direktora radi i odlučuje na sjednicama. Sjednice se održavaju po potrebi. Sjednice saziva predsjednik lično ili na zahtjev člana odbora direktora, u skladu sa zakonom."

Član 4

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 06-90/1

Podgorica, 15.02. 2022. godine

Predsjedavajući Skupštine akcionara,
Igor Vojinović, s.r.

632.

U skladu sa članom 298 stav 2 tačka 3 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG”, br. 65/20 i 146/21), a u vezi sa čl. 22 i 24 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću Sportski centar „ADA” Pljevlja, Vlada Crne Gore je, na sjednici od 20. aprila 2022. godine, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU DVA ČLANA ODBORA DIREKTORA
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SPORTSKI CENTAR
„ADA” PLJEVLJA

Za članove Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Sportski centar „ADA” Pljevlja imenuju se:

- Milomir Drobnjak, diplomirani pravnik i
- Vladan Aničić, diplomirani ekonomista.

Broj: 04-2194/3

Podgorica, 20. aprila 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

633.

Na osnovu člana 32 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 57 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 20. aprila 2022. godine, donijela

R J E Š E N j E

O POSTAVLJENJU GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA UPRAVLJAČKU STRUKTURU U MINISTARSTVU FINANSIJA I SOCIJALNOG STARANJA

Za generalnu direktoricu Direktorata za upravljačku strukturu u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja postavlja se Anja Amidžić, diplomirani politikolog.

Broj: 04-2419/2

Podgorica, 20. aprila 2022. godine

Vlada Crne Gore

Predsjednik,

prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

634.

Na osnovu člana 267 stav 2, a u vezi sa članom 108 stav 3, članom 133 stav 1 tačka 4 i članom 171 stav 1 tačka 3 i stav 7 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG”, br. 65/20 i 146/21), člana 8 alineja 8 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Montenegro Works” („Službeni list CG”, br. 85/21 i 86/21) i člana 9 alineja 8 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Montenegro Works” („Službeni list CG”, broj 90/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 20. aprila 2022. godine, donijela

R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „MONTENEGRO WORKS”

Razrješavaju se članovi Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Montenegro Works”, i to:

- Pal Kovacs;
- Bodin Šćepanović;
- Milena Milović;
- Ivanka Višnjić i
- Miloš Rajković.

Broj: 04-2393/3

Podgorica, 20. aprila 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

635.

Na osnovu člana 267 stav 2, a u vezi sa članom 108 stav 3, članom 133 stav 1 tačka 3 i članom 171 stav 1 tačka 3 i stav 7 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG”, br. 65/20 i 146/21), člana 8 alineja 8 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Montenegro Works” („Službeni list CG”, br. 85/21 i 86/21) i člana 12 st. 1 i 2 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Montenegro Works” („Službeni list CG”, broj 90/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 20. aprila 2022. godine, donijela

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „MONTENEGRO WORKS“

Za članove Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Montenegro Works”, imenuju se:

- Pal Kovacs;
- Bodin Šćepanović;
- Milena Milović;
- Winfried Hopf i
- Mladen Vlahović.

Broj:04-2393/4

Podgorica, 20. aprila 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić, s.r.**

636.

Na osnovu člana 271 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG”, br. 65/20 i 146/21), čl. 2, 11 i 14 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Monte put” Podgorica („Službeni list RCG”, broj 76/05 i „Službeni list CG”, br. 68/09, 33/14, 101/20 i 91/21) i člana 18 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Monte put” Podgorica („Službeni list CG”, br. 95/21, 2/22 i 43/22), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 20. aprila 2022. godine, donijela

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU IZVRŠNOG DIREKTORA
„MONTE PUT” D.O.O. PODGORICA

Razrješava se Milan Ljiljanić dužnosti izvršnog direktora „Monte put” d.o.o. Podgorica.

Broj: 04-2403/2

Podgorica, 20. aprila 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić, s.r.**

637.

Na osnovu člana 271 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG”, br. 65/20 i 146/21), čl. 2, 11 i 14 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Monte put” Podgorica („Službeni list RCG”, broj 76/05 i „Službeni list CG”, br. 68/09, 33/14, 101/20 i 91/21) i člana 18 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Monte put” Podgorica („Službeni list CG”, br. 95/21, 2/22 i 43/22), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 20. aprila 2022. godine, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU IZVRŠNOG DIREKTORA
„MONTE PUT” D.O.O. PODGORICA

Za izvršnog direktora „Monte put” d.o.o. Podgorica imenuje se Milan Ljiljanić, dosadašnji izvršni direktor ovog društva.

Broj:04-2404/2

Podgorica, 20. aprila 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić, s.r.**

638.

Shodno članu 20b stav 2, a u vezi sa članom 72g Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni list CG”, br. 44/12, 13/18 i 145/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 20. aprila 2022. godine, donijela je

R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I DVA ČLANA
SAVJETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE

Razrješavaju se predsjednik i dva člana Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije, u skladu sa članom 72g Zakona o zaštiti konkurencije, i to:

- Miodrag Vujović, predsjednik,
- Novo Radović, član i
- Jovana Tošković, članica.

Broj:04-2396/2

Podgorica, 20. aprila 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

639.

Na osnovu člana 20b stav 2, a u vezi sa članom 72g Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni list CG”, br. 44/12, 13/18 i 145/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 20. aprila 2022. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I DVA ČLANA
SAVJETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE

Imenuju se predsjednik i dva člana Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije, i to:

- Dragan Damjanović, dipl. ekonomista, na predlog Ministarstva ekonomskog razvoja, predsjednik;
- Lepa Aleksić, dipl. pravnik, na predlog Ministarstva ekonomskog razvoja, članica i
- Plana Karadžić, dipl. pravnik, na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove državne pomoći, članica.

Broj:04-2397/2

Podgorica, 20. aprila 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

640.

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, br. 78/18 i 70/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 20. aprila 2022. godine, donijela

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENjU DRŽAVNE SEKRETARKE U MINISTARSTVU EKONOMSKOG
RAZVOJA

Razrješava se dr Milena Lipovina Božović dužnosti državne sekretarke u Ministarstvu ekonomskog razvoja, na lični zahtjev.

Broj: 04-2402/2

Podgorica, 20. aprila 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

641.

Shodno članu 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 20. aprila 2022. godine, donijela

R J E Š E N j E
O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI V. D. DIREKTORICE UPRAVE ZA VODE

Vesni Bajović, vršiteljki dužnosti direktorice Uprave za vode, prestaje vršenje navedene dužnosti zbog imenovanja direktora ove uprave u skladu sa zakonom.

Broj: 04-2422/2

Podgorica, 20. aprila 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

642.

Na osnovu člana 33 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 59 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 20. aprila 2022. godine, donijela

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU DIREKTORICE UPRAVE ZA VODE

Za direktoricu Uprave za vode imenuje se Vesna Bajović, dipl. građevinski inženjer, dosadašnja vršiteljka dužnosti direktorice ove uprave.

Broj: 04-2401/2

Podgorica, 20. aprila 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

643.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 20. aprila 2022. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI POMOĆNICE DIREKTORA UPRAVE
ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA

Za vršiteljku dužnosti pomoćnice direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara - rukovoditeljke Sektora za uspostavljanje zaštite kulturnih dobara određuje se Lidija Marković, profesorica sociologije, do postavljenja pomoćnika direktora - rukovodioca ovog sektora u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj:04-2394/2

Podgorica, 20. aprila 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić, s.r.**

644.

Na osnovu člana 46 st. 1 i 5 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list CG”, br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 47/19, 72/19, 74/20 i 104/21) i člana 25 stav 2 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vlada Crne Gore je, na sjednici od 20. aprila 2022. godine, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA
UNIVERZITETA CRNE GORE

Za člana Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, predstavnika osnivača, imenuje se Filip Ivanović.

Broj:04-2423/2

Podgorica, 20. aprila 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić, s.r.**

645.

Shodno članu 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, dana 20. aprila 2022. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

R J E S E N j E
O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI V.D. GENERALNE DIREKTORICE
DIREKTORATA ZA DIGITALNU EKONOMIJU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ U
MINISTARSTVU EKONOMSKOG RAZVOJA

Marijeti Barjaktarović Lanzardi, vršiteljki dužnosti generalne direktorice Direktorata za digitalnu ekonomiju i tehnološki razvoj u Ministarstvu ekonomskog razvoja, prestaje vršenje navedene dužnosti zbog isteka vremena od šest mjeseci na koje je određena za vrsiteljku dužnosti generalne direktorice ovog direktorata.

Broj:04-2435/2

Podgorica, 20. aprila 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.